



## Mulaedza nga Muphuresidennde wa Musumbuluwo wa ja 11 Shundunthule 2020

MaAfrika Tshipembe vha hashu,

U bva mathomoni a Shundunthule, musi ri tshi thoma u leludza nga zwi<sup>l</sup>uku nyiledzo dza u tshimbila dza tshitzhili tsha *corona* u mona na shango, vhatu vhanzhi vho thoma u humela mushumoni.

Sa tshipi<sup>d</sup>a tsha u vhuedzedza ikonomi nga lu<sup>l</sup>a nga lu<sup>l</sup>a, khamphani dza ndowetshumo dzo tiwaho dzi<sup>l</sup>we dzo kona u thoma u shuma nga zwipi<sup>d</sup>a nga zwipi<sup>d</sup>a kana mishumo yo<sup>l</sup>the yadzo.

Levele ya tsivhudzo ya tshitzhili tsha *corona* ya lushaka zwa zwino i kha lu<sup>l</sup>a lwa vhu<sup>l</sup>na (4), zwine zwa amba uri maga a tsireledzo o kalulaho ha ngo shanduka u thivhela pfukiselo tshitshavhani. Tshipikwa tshashu ndi u fhungudza nga zwi<sup>l</sup>uku levele ya tsivhudzo nga u ita uri phimo ya vhulwadze i vhe fhasi na u lugisela sisiteme ya mutakalo yashu kha u gonya hu sa thivhelei ha tshivhalo tsha vha kavhiwaho nga dwadze.

Musi nyiledzo dza u tshimbila dici tshi khou leludza nga zwi<sup>l</sup>uku, vhutshilo vhu do vhuelela nga zwi<sup>l</sup>uku. Fhedzi a hu nga do vha vhutshilo vhu fanaho na zwe ra vha ri tshi vhu divhiswa zwone kale.

Musi hu kha di vha na zwinzhi zwi sa divhiwi nga ha dwadze, vhomakone zwa zwino vha a tenda uri tshitzhili tshi do dzulela u vha tshutshedzo kha mutakalo wa vhatu jifhasini lwa tshifhinga tshilapfu.

Ngauralo ri fanela u dilugisela u bvela phanda na u tshila na tshitzhili tsha *corona* vhukati hashu lwa nwaha kana na mi<sup>l</sup>we minzhi.

Ri fanela u dilugisela ngoho ntswa ine nndwa na COVID-19 ya vha tshipi<sup>d</sup>a tsha vhuhone hashu ha duvha na duvha.

U bvelela hashu kha u kunda tshitzhili tsha corona mafheleloni hu do konadzea nga tshanduko dzine ra dici ita kha vhudifari hashu.

Na nga murahu ha nyiledzo dza u tshimbila – nga maanda nga murahu ha nyiledzo dza u tshimbila – ri do tea u vha ri tshi khou tevhedza u vha kule na muñwe muthu, u ambara masiki ya tshifhañuwo, u ţamba zwanda tshifhinga tshothe na u thivhela u kwamana na vhañwe vhathu.

Ri do tea u dzudzanya nga huswa fhethu hune ra shuma hone, zwikolo, dzyunivesithi, magudedzi na fhethu ha nnyi na nnyi u fhungudza pfukiselo.

Ri do tea u ñowela ndila ntswa dza u dzhena kereke, matshilisano, u ita nyonyoloso na miñangano dzine dza fhungudza zwikhala zwa uri tshitzhili tshi phadalale.

Heyi ndi ngoho ine mashango u mona na liphasi a khou livhana nayo. Na mashango aneo o thomaho u fhungudza milayo ya nyiledzo dza u tshimbila a khou ita nga u ralo hu na u timatima na nga u ţhogomela huhulwane vhukoma.

U fana na zwe ra ita, mashango manzhi a khou thoma u shumisa phakhedzhi dza u vusuludza ikonomi khulwane vhukuma u khwañthisa sekhithara dza ndondolamutakalo dzavho u ya nga fhambana, u tikedza ñdowetshumo dzine dza khou lepalepa na vhashumi na u ñetshedza thusedzo kha miña i re khomboni.

U fana na riñe, vho aravha khuwelelo ya uri mishumo ya zwa ikonomi i thome. U nga vhadzulapo vhashu, zwitshavha zwavho a zwi tsha kona u kondolela na u dinalea nga mpimo wa mboholowo dza vhone vhañe.

Nga tshifhinga tshenetsho tshithihi, vhomakone kha zwa mutakalo u mona na liphasi vha khou tsivhudza uri hu nga vha na “gabelo ja vhuvhili” ja vhulwadze musi tshitshavha tshi tshi vhuelela kha matshilele a kale. Tshivhalo tsha mashango hu tshi katela na Germany, Iran na China vho vhona u gonya ha u kavhiwa nga dwadze huswa u bva tshe vha leludza nyiledzo dziñwe.

Ri do fana nao. Ri nga kona na u fanela u lavhelela u gonya ha tshivhalo tsha u kavhiwa musi vhatu vhanzhi vha tshi vhuelela mushumoni . Ri fanela u ţanganedza ngoho, u vhu lugisela na u vhu ñowela.

Liga ji tevhelaho ja thuso ya lushaka Iwashu ndi nga ha u bvela phanda u fhirisa nga ha tshanduko kana vhutumbuli. Ri do engedza u ţola huhulwane hashu, u ita ndingo na mbekanyamushumo ya ndangulo ya tshivhalo tsha u kavhiwa. Ri do thoma maga maswa a u ita uri u tevhelela vhatu vho kwamanaho na muthu o kavhiwaho nga tshitzhili hu vhe hu shumaho vhukuma.

Ri do ţoda u thoma fulo ja vhuthathatshili liphulwane vhukuma mishumoni, vhuendi ha nnyi na nnyi na huñwe fhethu.

U bva tshe nyiledzo dza u tshimbila dza shango jothe dza thoma, vhusnhi ha maAfrika Tshipembe vho tevhedza milayo yo vhewaho u itela mutakalo wavho na tsireledzo. Vho dzhia tsheo i re na ñdivo ya u ita nga u ralo, u pfectesa uri zwo tea u itela matshilo avho na matshilo a avho vhanne vha tsini navho.

Musi nyiledzo kha mishumo ya zwa ikonomi na vhutshilo ha ḋuvha na ḋuvha dici tshi khou fhungudzwa, ndi zwa vhuthogwa uri maAfrika Tshipembe vha tevhedze muhumbulo wo khwathaho wa vhudifhinduleli. Kha zweithe zwine ra ita, kha masia othe a vhutshilo, ri fanela u ḫhogomela mutakalo washu riñe vhane na mutakalo wa vhañwe.

Nga muthihi nga muthihi, vhatholi, vhashumi, muvhuso, vhadzulapo, madzangano a vhashumi kana mabindu, rothe ri do bvela phanda u vha na mushumo une ra ita kha u lwa na dwadze.

Nga ndila i fanaho ye ra tea u shandukisa vhudifari hashu u thivhela u phadalala ha HIV, zwa zwino ri fanela u shandukisa vhudifari hashu u fhelisa tshitzhili tsha *corona*.

U kombetshedza nyiledza u bva mahayani ya lushaka Iwothe yo nea shango lashu zwivhuya zwa maano a vhutali. Zwo ri nea tshifhinga tsha ndeme tsha u lugisela sisiteme dza mutakalo washu na u dzudzanya maga a u langa. Hezwi zwo ongolosa phiriso na u phulusa matshilo.

Tshanduko u ya kha luja lu tevhelaho lwa thuso kha tshitzhili tsha *corona*, iyo ya u vusuludza, i do kondza vhukuma u fhira ya zwino. Khovhakhombo ya u kavhiwa nga tshitzhili i do gonya. Thodea kha dzikiljinki na zwibadela zwashu na vhashumeli vha zwa mutakalo dici do aluwa.

Ndi ngazwo u leludza nyiledzo dza nyiledzo dza u tshimbila zwi sa faneli u bveledza mikhwa ya u sa londa nga vhathu kana maitele a u sa londa nga mabindu a todaho u thoma mushumo a si na ndavha na mutakalo wa vhathu.

Tshiimo tshi si tshavhuji tsha tshitzhili tsha *corona* tshi do fhira. Fhedzi musi tshi kha di vha tshutshedzo kha matshilo a vhathu vhashu, ri fanela u dzula ro talifha na u vula maço, u vha na vhulondo na vhudifhinduleli.

Zwino, u fhira na u thomani, zwi kha vhudifari ha muñwe na muñwe vhune ha do kwama rothe.

Mashudu mavhuya,

**Senthara ya Ndaela ya Lushaka ya Khakhathi dzo Livhiswaho kha Mbeu i nga kwamiwa kha 0800 428 428.**

[https://thepresidency.us20.list-](https://thepresidency.us20.list-manage.com/subscribe?u=dcd34ec94620d939a2de5e60c&id=89b4e8e862)

[https://thepresidency.us20.list-](https://thepresidency.us20.list-manage.com/subscribe?u=dcd34ec94620d939a2de5e60c&id=89b4e8e862)